

t46_pboole
(TMdm7E3t1LFxTazLj7yF3yDopckxQ8wLSNT)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_pboole : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow ((r2_pboole X0 X1 (k1_pboole \\ X0)) \Rightarrow (r6_pboole X0 X1 (k1_pboole X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 \\ X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r2_pboole X0 X1 X2) \Rightarrow (r2_pboole X0 \\ (k3_pboole X0 X1 X3) (k3_pboole X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))))) \Rightarrow \\ ((r6_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))))) \Rightarrow \\ ((v1_relat_1 (k3_pboole X0 X1 X2)) \wedge ((v4_relat_1 (k3_pboole X0 \\ X1 X2) X0) \wedge ((v1_funct_1 (k3_pboole X0 X1 X2)) \wedge (v1_partfun1 (k3_pboole \\ X0 X1 X2) X0)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_relat_1 (k1_pboole X0)) \wedge ((v4_relat_1 (k1_pboole X0) X0) \wedge ((v1_funct_1 (k1_pboole X0)) \wedge (v1_partfun1 (k1_pboole X0) X0))) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r2_pboole X0 X1 X2) \wedge (r6_pboole X0 (k3_pboole X0 X2 X3) (k1_pboole X0))) \Rightarrow (r6_pboole X0 (k3_pboole X0 X1 X3) (k1_pboole X0)))) \end{aligned}$$